



BOSNIA AND HERZEGOVINA
Archives of Bosnia and Herzegovina

Broj:05-16-6-687-12/23
Sarajevo, 30. 8. 2023.

Na osnovu člana 88. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14 i 59/22), a nakon provedenog postupka javne nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, za potrebe Arhiva Bosne i Hercegovine za koji je obavještenje o nabavci objavljeno na portalu javnih nabavki broj 434-7-1-26-3-1/23 od 17.7. 2023. godine, zaključuje se sljedeći:

UGOVOR
Nabavka računarske opreme, Lot 1 - Računari i Laptopi (Javna nabavka broj broj 05-16-6-687-2/23)

Ugovorne strane:

Arhiv Bosne i Hercegovine Reisa Džemaludina Čauševića 6, 71000 Sarajevo, zastupano po direktoru Danijele Mrde (u daljem tekstu: Naručilac) sa jedne strane,

Identifikacioni broj: 4200782430002

Tel/fax broj: 033 206 492

i

PROINTER IT RJEŠENJA I SERVISI d.o.o. Sarajevo

ovlašteni predstvnik grupe ponuđača

i Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka, član grupe ponuđača, zastupan po direktoru Bojani Škrobić Omerović (u daljem tekstu: Isporučilac) sa druge strane.

Sudski registar broj: 065-0-RegZ-23-004876

Identifikacioni broj: 4202442080000

PDV broj: 202442080000

Porezni broj: 4202442080000

Tel/fax broj 033 988 814; 066 767 822

PREDMET NABAVKE I OSNOV ZA ZAKLJUČENJE

Član 1.

Ovim Ugovorom ugovorne strane regulišu pitanja vezana za realizaciju nabavke - **Nabavka računarske opreme, Lot 1 - Računari i Laptopi (Javna nabavka broj 05-16-6-687-2/23)**.

Ovaj Ugovor zaključuje se prema uslovima iz tenderske dokumentacije i ponude Isporučioca broj **501/23**: od.04. 08. 2023. godine, koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog ugovora.

Član 2.

Nabavka robe vršiće se po specifikaciji koja je definisana tenderskom dokumentacijom i ponudom izabranog ponuđača (Aneks 3-1 TD), a u kojoj su precizirane vrste robe, jedinične cijene i količine za svaku pojedinačnu poziciju. Ponuda izabranog ponuđača čini sastavni dio ovog ugovora.

VRIJEDNOST UGOVORA

Član 3.

Ukupna vrijednost nabavke koja je predmet ugovora iznosi 7.692,30 KM bez uračunatog PDV-a.

CIJENA

Član 4.

Robu, koja je predmet ovog ugovora, Dobavljač će isporučiti shodno ponudi Dobavljača, po cijeni koja iznosi: 8.999,99 KM s PDV-om, slovima (osamhiljadadevetstotinadevedestidevet i 99/100) s PDV-om.

Ponuda Dobavljača i izvještaj sa e-aukcije čine sastavni dio ovog ugovora.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Član 5.

Plaćanje cijene utvrđene ovim ugovorom, Naručilac će izvršiti na sljedeći način: **do 30 (trideset)**

kalendarskih dana, po izvršenoj isporuci robe uz prezentaciju sljedeće dokumentacije:

- Fature;

ROK I DINAMIKA ISPORUKE

Član 6.

Isporučilac će robu iz člana 1. ovog ugovora isporučiti u roku od 30 kalendarskih dana od od dana prijema narudžbenice, u sjedište ugovornog organa u ulici R. Dž. Čauševića 6, Sarajevo.

MJESTO I NAČIN PRIMOPREDAJE ROBE

Član 7

Ugovorena roba je kvantitativno primljena u onom momentu kada ovlašteno lice od strane ugovornog organa potvrdi prijem uz obavezan potpis na otpremnici robe. Isporučilac je obavezan upisati izdate količine ugovorene robe u otpremnici.

UGOVORNA KAZNA

Član 8.

Rok isporuke definisan u članu 6. ovog ugovora predstavlja bitan sastojak ugovora, te se Isporučilac obavezuje da robu iz člana 2. ovog ugovora isporuči u skladu sa članom 6. U suprotnom, u slučaju kašnjenja isporuke, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 0,1% vrijednosti ugovora, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovornu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od strane ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovornu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile.

OBAVEZE ISPORUČIOCA

Isporučilac se obavezuje da:

Član 9.

- Naručiocu isporuči robu iz člana 2. ovog ugovora prema specifikaciji, u mjestu, na način i u roku zahtijevanom u tenderskoj dokumentaciji, kao i važećim zakonskim propisima koje

regulišu oblast kvaliteta, a u suprotnom se obavezuje da naknadi svaku eventualnu štetu Naručiocu koju on pretrpi zbog pobrojanih razloga.

- Odgovara za uredno izvršenje ugovora prema važećim propisima, štiti prava i interese Naručioca, te ga obavještava o toku realizacije ugovora.
- Prihvati eventualne reklamacije na isporučenu robu, na osnovu pisanog obavještenja Naručioca.
- Ispostavi fakturu, sa otpremnicom u prilogu, potpisanu od strane ovlaštenih predstavnika Naručioca.
- Isporučilac se obavezuje da će poštovati sve ekološke norme i procedure usvojene od strane Naručioca.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 10.

Naručilac se obavezuje da:

- Izvrši obaveze iz člana 5. ovog ugovora,
- Ukoliko Naručilac ne izvrši plaćanje u roku i na način iz prethodnog člana, obavezan je Isporučiocu platiti i zateznu kamatu, u skladu sa zakonom,
- Naručilac se obavezuje da po predmetu ovog ugovora štiti autorska prava i čuva poslovne tajne Isporučioca, do momenta sticanja vlastitog autorskog prava, odnosno oslobađenja čuvanja poslovne tajne, po obavještenju Isporučioca,
- Ako se konstatuje da roba ne odgovara zahtijevanom kvalitetu, Naručilac će sastaviti izvještaj (reklamaciju) i uputiti Isporučiocu koji će verifikovati činjenice (na licu mjesta) i notificirati svoj stav u roku od 3 dana. Roba koje ne odgovara uslovima utvrđenim u ovom ugovoru, Isporučilac će zamijeniti na svoj teret, zavisno od odluke Naručioca. Ako se zamjena ne izvrši na zadovoljavajući način, Naručilac će imati pravo da robu vrati Isporučiocu.

KVALITET ROBE

Član 11.

Isporučilac se obavezuje da isporučena roba bude traženog kvaliteta, odnosno onog koji je dat u ponudi koju je Naručilac odabrao kao najpovoljniju.

Ukoliko se utvrdi da kvalitet robe nije u skladu sa stavom 1. ovog člana, Naručilac će pozvati Isporučioca da uočene nedostatke otkloni, u suprotnom Naručilac zadržava pravo raskida ugovora.

Sve troškove opravdane reklamacije snosi Isporučilac, a troškove neopravdane reklamacije snosi Naručilac.

VIŠA SILA

Član 12.

Pod višom silom podrazumijevaju se neočekivani događaji do kojih je došlo zbog uzroka koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje imaju za posljedicu nemogućnost ili bitno smanjenu mogućnost izvršenja usluge odnosno plaćanja usluge.

Ugovorna strana koja zbog dejstva više sile ne može ispuniti svoje obaveze, dužna je obavijestiti drugu stranu, najkasnije 24 sata od momenta nastupanja dejstva više sile, kao i preduzeti sve mjere u cilju smanjenja ili otklanjanja dejstva više sile.

Za vrijeme trajanja više sile, obaveze ugovornih strana po ovom Ugovoru miruju, ne primjenjuju se odredbe o penalima definisane članom 8. ovog Ugovora, s tim da se rok za izvršenje obaveza ugovornih strana produžava za period koji odgovara trajanju slučaja više sile i razumni rok za otklanjanje posljedica više sile.

D.M.

Ukoliko slučaj više sile bude trajao duže od 30 dana, ili se njegove posljedice ne mogu otkloniti u navedenom periodu, ugovorna strana kod koje nije nastupila viša sila ima pravo raskida ugovora, ukoliko se ugovorne strane ne dogovore drugačije.

RASKID UGOVORA

Član 13.

Ovaj ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Svaka od ugovornih strana ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u slučajevima neopravdanog neispunjenja obaveza druge ugovorne strane i ukoliko druga ugovorna strana ni u naknadno ostavljenom roku ne ispuni svoju obavezu.

U svakom slučaju, ugovorna strana koja je pretrpila štetu zbog neispunjenja obaveze druge ugovorne strane ima pravo na naknadu štete.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

GARANTNI ROK I TRAJANJE UGOVORA

Član 14.

U toku garantnog roka, u slučaju kvara opreme, odziv je u roku četiri (4) sata od poziva, a maksimalno vrijeme otklanjanja kvara je jedan (1) radni dan.

Ovaj Ugovor se zaključuje do perioda trajanja garancije proizvođača robe za isporučenu robu.

OSTALE ODREDBE

Član 15.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, a ukoliko to nije moguće, za rješavanje spora nadležan je Sud Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Član 16.

Odredbe ovog ugovora ne mogu se mijenjati nakon njegovog zaključenja.

Član 17.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

Član 18.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA ISPORUČIOCA:



ZA NARUČIOCA:

direktor Danijela Mrda

PRINTER ITSS d.o.o.

Sarajevo

Broj: 595-V6/23

Datum: 01.09.2023 god.

